

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI



BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON GRAD ZAVIDOVIĆI STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA			
Primljeno: 10-04-2025			
Org. jed.	Kl. ozna.	Red. broj	Br. priloga
01	04	786/25	

Broj: 02-04-59/25-AP-3
Datum: 08.04.2025. godine

STRUČNA SLUŽBA
GRADSKOG VIJEĆA
- O v d j e -

PREDMET: Inicijativa za pokretanje postupka donošenja odluke o izuzimanju prodajnih objekata na području Grada Zavidovići od odredbe člana 18. stav (1), (2) i (3) Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine, dostavlja se

U prilogu akta dostavljam Inicijativu grupe trgovaca i privrednih društava iz oblasti trgovine Grada Zavidovići za pokretanje postupka donošenja odluke o izuzimanju prodajnih objekata na području Grada Zavidovići od odredbe člana 18. stav (1), (2) i (3) Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine.

Inicijativu grupe trgovaca i privrednih društava iz oblasti trgovine Grada Zavidovići za pokretanje postupka donošenja odluke o izuzimanju prodajnih objekata na području Grada Zavidovići od odredbe člana 18. stav (1), (2) i (3) Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine, zajedno sa prikupljenim podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Uredbom o kriterijima za primjenu odredbi člana 18. stav (10) i (11) Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 102/24), dostavljamo na dalje razmatranje.

S poštovanjem

Dostavljeno:


1. Naslovu,
2. U spis.



GRADONAČELNICA

mr. iur. Erna Merdić Smailhodžić

Akt pripremio:


(Nermin Čahtarević)

Istovana na veliko i malo 45-47, za novembar i decembar 2024. godine
i isti period 2023. godine

Datum	Promet	Datum	Promet	Datum	Promet2	Datum3	Promet4	Datum	Promet	Datum	Promet
1.1.2023	95.037,63	1.1.2025	83.866,12	1.11.2023	558.861,12	1.11.2024	569.340,45	1.12.2023	477.436,32	1.12.2024	73.176,98
2.1.2023	344.603,21	2.1.2025	142.124,99	2.11.2023	452.568,41	2.11.2024	552.052,90	2.12.2023	471.150,02	2.12.2024	479.976,84
3.1.2023	404.109,37	3.1.2025	792.156,33	3.11.2023	733.047,24	3.11.2024	322.842,04	3.12.2023	266.040,69	3.12.2024	428.593,35
4.1.2023	528.259,16	4.1.2025	646.911,20	4.11.2023	642.822,25	4.11.2024	538.066,93	4.12.2023	449.145,38	4.12.2024	420.735,07
5.1.2023	566.414,89	5.1.2025	86.810,15	5.11.2023	347.893,70	5.11.2024	417.207,78	5.12.2023	422.083,89	5.12.2024	541.355,52
6.1.2023	567.915,89	6.1.2025	589.858,74	6.11.2023	566.558,78	6.11.2024	412.047,58	6.12.2023	419.654,44	6.12.2024	624.199,67
7.1.2023	469.953,22	7.1.2025	465.820,01	7.11.2023	457.944,73	7.11.2024	486.950,65	7.12.2023	447.372,50	7.12.2024	561.260,39
8.1.2023	256.935,18	8.1.2025	403.932,17	8.11.2023	472.964,74	8.11.2024	633.272,72	8.12.2023	494.627,77	8.12.2024	76.495,43
9.1.2023	400.419,24	9.1.2025	439.515,06	9.11.2023	376.850,19	9.11.2024	595.726,47	9.12.2023	389.837,25	9.12.2024	512.639,37
10.1.2023	388.736,68	10.1.2025	453.676,99	10.11.2023	453.967,65	10.11.2024	350.380,08	10.12.2023	221.650,51	10.12.2024	413.865,87
11.1.2023	348.565,24	11.1.2025	468.171,67	11.11.2023	393.102,29	11.11.2024	465.685,13	11.12.2023	427.669,33	11.12.2024	379.216,80
12.1.2023	410.081,44	12.1.2025	64.755,24	12.11.2023	263.264,10	12.11.2024	428.491,64	12.12.2023	431.208,36	12.12.2024	662.022,35
13.1.2023	384.520,28	13.1.2025	394.519,75	13.11.2023	396.980,79	13.11.2024	398.049,16	13.12.2023	380.815,08	13.12.2024	531.560,50
14.1.2023	405.361,75	14.1.2025	347.266,37	14.11.2023	470.005,33	14.11.2024	458.903,21	14.12.2023	373.889,43	14.12.2024	494.575,76
15.1.2023	202.614,77	15.1.2025	429.739,15	15.11.2023	440.003,15	15.11.2024	566.485,06	15.12.2023	461.462,42	15.12.2024	69.762,41
16.1.2023	392.853,62	16.1.2025	332.953,42	16.11.2023	468.592,67	16.11.2024	562.701,10	16.12.2023	401.062,15	16.12.2024	599.706,27
17.1.2023	315.977,92	17.1.2025	391.086,86	17.11.2023	462.254,82	17.11.2024	84.760,75	17.12.2023	262.287,88	17.12.2024	446.355,90
18.1.2023	411.616,97	18.1.2025	443.459,05	18.11.2023	458.451,64	18.11.2024	614.385,22	18.12.2023	546.039,49	18.12.2024	435.525,54
19.1.2023	471.392,77	19.1.2025	81.438,14	19.11.2023	253.235,87	19.11.2024	462.774,02	19.12.2023	477.384,81	19.12.2024	529.731,80
20.1.2023	389.384,43	20.1.2025	486.167,08	20.11.2023	459.516,85	20.11.2024	441.901,03	20.12.2023	429.514,85	20.12.2024	568.983,09
21.1.2023	352.497,95	21.1.2025	405.471,09	21.11.2023	371.893,16	21.11.2024	432.964,72	21.12.2023	581.618,11	21.12.2024	713.118,11
22.1.2023	234.509,97	22.1.2025	381.162,73	22.11.2023	371.907,40	22.11.2024	505.032,56	22.12.2023	569.412,87	22.12.2024	114.606,10
23.1.2023	339.522,65	23.1.2025	412.127,41	23.11.2023	376.402,70	23.11.2024	626.769,40	23.12.2023	614.461,73	23.12.2024	706.417,77
24.1.2023	411.350,09	24.1.2025	429.837,71	24.11.2023	485.006,97	24.11.2024	75.542,17	24.12.2023	394.525,94	24.12.2024	544.010,41
25.1.2023	293.865,16	25.1.2025	471.942,15	25.11.2023	274.775,87	25.11.2024	68.438,35	25.12.2023	762.529,64	25.12.2024	243.026,18
26.1.2023	340.291,28	26.1.2025	72.759,08	26.11.2023	271.087,01	26.11.2024	692.350,48	26.12.2023	643.599,01	26.12.2024	695.462,64
27.1.2023	307.258,37	27.1.2025	464.995,22	27.11.2023	429.168,19	27.11.2024	417.468,13	27.12.2023	674.551,26	27.12.2024	778.280,65
28.1.2023	377.653,15	28.1.2025	403.716,26	28.11.2023	392.651,52	28.11.2024	410.006,51	28.12.2023	665.351,35	28.12.2024	834.649,37
29.1.2023	200.961,62	29.1.2025	388.837,52	29.11.2023	463.539,35	29.11.2024	702.745,89	29.12.2023	876.513,61	29.12.2024	110.705,32
30.1.2023	326.379,05	30.1.2025	465.192,12	30.11.2023	755.653,53	30.11.2024	661.263,40	30.12.2023	862.568,04	30.12.2024	1.077.961,29
31.1.2023	409.819,85	31.1.2025	680.991,58					31.12.2023	593.772,86	31.12.2024	1.114.459,74
UKUPNO:	11.348.862,80	UKUPNO:	12.121.261,36	UKUPNO:	13.320.972,02	UKUPNO:	13.945.605,53	UKUPNO:	15.489.236,99	UKUPNO:	15.782.436,49

Broj zaposlenih, u djelatnosti šifre G: Trgovina na veliko i malo 45-47, u Gradu Zavidovići, za 2023., 2024. i januar 2025. godine

Zaposleni na dan	Broj zaposlenih	Zaposleni na dan	Broj zaposlenih	Zaposleni na dan	Broj zaposlenih
31. 1. 2023.	737	31. 1. 2024.	756	31. 1. 2025.	751
28. 2. 2023.	740	29. 2. 2024.	748		
31. 3. 2023.	734	31. 3. 2024.	747		
30. 4. 2023.	756	30. 4. 2024.	764		
31. 5. 2023.	755	31. 5. 2024.	767		
30. 6. 2023.	753	30. 6. 2024.	771		
31. 7. 2023.	754	31. 7. 2024.	782		
31. 8. 2023.	750	31. 8. 2024.	775		
30. 9. 2023.	745	30. 9. 2024.	780		
31. 10. 2023.	748	31. 10. 2024.	774		
30. 11. 2023.	752	30. 11. 2024.	769		
31. 12. 2023.	762	31. 12. 2024.	765		

Prosječna plaća za šifre djelatnosti G: Trgovina na veliko i malo 45-47, u Gradu Zavidovići, za 2023., 2024. i januar 2025. godine

01.11.2023-31.12.2023						
Opcina	Godina_mjesec	Kanton JIB-a	Broj zaposlenih_na_MIP-u	Prilog umanjjen za doprinose	Prosjeak	
ZAVIDOVIĆI	2023-11	ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON	333			
ZAVIDOVIĆI	2023-12	ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON	324	241.812,30	726,16	
				240.411,26	742,01	
01.01.2023-31.01.2023						
Opcina	Godina_mjesec	Kanton JIB-a	Broj zaposlenih_na_MIP-u	Prilog umanjjen za doprinose	Prosjeak	
ZAVIDOVIĆI	2023-01	ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON	311	226.217,71	727,39	
01.11.2024-31.12.2024						
Opcina	Godina_mjesec	Kanton JIB-a	Broj zaposlenih_na_MIP-u	Prilog umanjjen za doprinose	Prosjeak	
ZAVIDOVIĆI	2024-11	ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON	343	273.347,92	796,93	
ZAVIDOVIĆI	2024-12	ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON	331	268.827,08	812,17	
01.01.2025-31.01.2025						
Opcina	Godina_mjesec	Kanton JIB-a	Broj zaposlenih_na_MIP-u	Prilog umanjjen za doprinose	Prosjeak	
ZAVIDOVIĆI	2025-01	ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON	31	33.845,88	1.091,80	

Napomena: Podaci o prosječnoj plati generisani su za zaposlene s najmanje 160 radnih sati. Izvještaj za januar 2025. godine temelji se na do sada pristiglim i obrađenim MIP-ovima (podaci nisu potpuni).

GRUPA TRGOVACA I PRIVREDNIH
DRUŠTAVA IZ OBLASTI TRGOVINE
GRADA ZAVIDOVIĆI

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZAVIDOVIĆI
STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Primljeno 08-01-2025			
Org. jed.	Kl. ozn.	Red. broj	Br. priloga
01			

GRAD ZAVIDOVIĆI
GRADSKO VIJEĆE ZAVIDOVIĆI
Ulica „Mehmed paše Sokolovića“ broj 9
ZAVIDOVIĆI

Na osnovu člana 109. stav (3) Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zavidovići („Službeni glasnik Grada Zavidovići“, broj: 7/22 i 1/23), u vezi sa članom 18. stav (10) i (11) Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 87/24) podnosimo:

PREDMET: Inicijativa za pokretanje postupka donošenja odluke o izuzimanju prodajnih objekata na području Grada Zavidovići od odredbe člana 18. stav (1), (2) i (3) Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine

Podnosimo inicijativu da Gradsko vijeće Zavidovići podnese prijedlog Vladi Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva trgovine za donošenje odluke da se prodajni objekti na području Grada Zavidovići izuzmu od odredbe člana 18. stav (1), (2) i (3) Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine.

OBRAZLOŽENJE INICIJATIVE

Stupanjem na snagu Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine na području Grada Zavidovići svi prodajni objekti su radno vrijeme odredili u periodu od ponedjeljka do subote, u ukupnom trajanju do 90 sati sedmično, te su prestali sa radom nedjeljom i praznicima u skladu sa članom 18. stav (1), (2) i (3) istog Zakona. Navedenom odredbom je propisano da radno vrijeme prodajnih objekata određuje trgovac u periodu od ponedjeljka do subote, u ukupnom trajanju do 90 sati sedmično, a koje trgovac samostalno raspoređuje. Prodajni objekti zatvoreni su nedjeljom i u dane praznika. Od navedenog ograničenja, koje se može smatrati zabranom, izuzeti su prodajni objekti iz člana 18. stav (4), (5), (6), (7) i (8) Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine. Konkretno, primjenom člana 18. stav (1), (2) i (3) Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine na području Grada Zavidovići prodajni objekti su radili od ponedjeljka do subote u trajanju 90 sati sedmično, te prodajni objekti nisu radili nedjeljom i u dane praznike.

Ovakvo zakonsko rješenje za nas je nepovoljno i pogrešno. Navedena odredbe je diskriminatorska, neprovođiva, uništava trgovačku djelatnost, dovodi do smanjenja broja zaposlenih, smanjuje akumulaciju dobiti za investiranje i prijeti zatvaranje većine trgovina na području Grada Zavidovići.

Diskriminatorski karakter odredbe člana 18. stav (1), (2) i (3) Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine ogleda se u činjenica da su u članu 18. stav (4), (5), (6), (7) i (8) istog Zakona navedeni prodajni objekti koji mogu raditi nedjeljom, te da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine može donijeti odluku kojom će odrediti prodajne objekte koji su dužni raditi u vrijeme praznika i u kojem obimu. U konkretnom slučaju se jednim prodajnim objektima dozvoljava da rade nedjeljom i u dane praznika, dok se to drugim prodajnim objektima to ne dozvoljava i time se dovodimo u neravnotežan položaj. Ovakvo zakonsko rješenje dovodi do neravnopravnosti u tržišnoj utakmici. Nadalje, ostalim djelatnostima je dozvoljen rad nedjeljom, kao što su obrti, ugostiteljske djelatnosti i proizvodna privredna društva, što također proizvodi diskriminatorski odnos zakonodavca spram prodajnih objekata kojima je zabranjeno da rade nedjeljom i u vrijeme praznika.

Kada se u potpunosti analizira odredba člana 18. Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine, njezin smisao i intencija su u potpunosti izgubljeni i „promašeni“. Namjera navedne odredbe je da se zabrani rad nedjeljom i u dane praznika, ali je ostavilo mogućnost da općinska i gradska vijeća mogu tražiti od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva trgovine da donese odluku kojom će se omogućiti rad prodajnih objekata nedjeljom i u dane praznika. U kratkom vremenskom periodu važenja Zakona o unutrašnjoj trgovini u Federaciji Bosne i Hercegovine i primjene odredbe člana 18. navedenog Zakona, određeni broj općina i gradova zatražili su donošenje odluke za rad prodajnih objekata nedjeljom i praznicima, a nekima je to već i odobreno. Za kratko vrijeme imat ćemo situaciju da će sve više općina i gradova zatražiti donošenje odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se odobri rad nedjeljom i u dane praznika, te se s pravom može reći da je ova odredba neprovodiva.

Nerad prodajnih objekata nedjeljom i praznicima dovodi do smanjenja prometa u istim (samim time i dobiti), odnosno smanjuje se potrošnja građana u prodajnim objektima jer je kupcima onemogućeno da zadovolje svoje potrebe za osnovnim životnim artiklima, budući da to ne mogu ostvariti jer prodajni objekti ne rade nedjeljom kada većina kupaca odlazi u kupovinu prodajne objekte. Prema informacijama koje smo dobili od naših „stalnih kupaca“, do smanjenje prometa došlo je jer naši kupci ne mogu kupiti osnovne životne namirnice nedjeljom te su prinuđeni odlaziti u trgovačke objekte u drugom entitetu koji je od nas udaljen svega 50 kilometara. Nastavak ovakve prakse u budućnosti i uz očekivanja da će u našem susjedstvu nedjelja biti radna za prodajne objekte (npr. Maglaj) imat će za posljedicu da će trgovačka djelatnost na području Grada Zavidovići biti uništena i vlasnici istih će biti primorani da zatvaraju svoje trgovačke radnje jer neće biti u prilici da ostvare dovoljan promet roba koji će osigurati sredstva za podmirenje troškova i radne nage u prodajnim objektima. Sljedeća posljedica koja će nastupiti je otpuštanje radnika ili odlazak radnika, jer nećemo biti u mogućnosti da im osiguramo plate ili dovoljno visoke plate zbog smanjenog prometa roba usljed neradne nedjelje i praznika. Ovo će naročito biti izraženo u ljetnom periodu kada veći broj prodajnih objekata vezan za lokalni turizam, odnosno za goste koji posjećuju izletišta Maoču i Kamenica nedjeljom i za vrijeme praznika kada većina dijaspora boravi u Zavidovićima. Za prodajne objekte koji se nalaze na navedenim lokalitetima rad nedjeljom i rad praznicima za vrijeme posjete dijaspora su udarni termini i tada trgovci ostvare najviše prometa koji se kasnije raspoređuje na period kada je promet smanjen u cilju zadržavanja trgovačke djelatnosti tokom cijele godine i stalne zaposlenosti radnika.

Dugoročna negativna posljedica nerada prodajnih objekata nedjeljom i praznicima dovest će do smanjenja akumulacije sredstava u trgovačkoj djelatnosti, te će se mogućnost investiranja u proizvodne djelatnosti smanjiti ili nestati. Naime, opće je poznato da je trgovačka djelatnost generator razvoja privrede svake zemlje jer se u istoj stvaruju prvi viškovi sredstava koji se kasnije plasiraju u vidu investicija u druga polja privređivanja. Na području Grada Zavidovići postoji veći broj primjera jakih uspješnih proizvodnih kompanija koje su prvi kapital stekli trgovinom i koji su investirali u industriju. Bez jake trgovačke djelatnosti nema daljeg razvoja Grada Zavidovići.



Na osnovu svega navedenog, mišljenj smo da je naša inicijativa opravdana i da će Gradsko vijeće Zavidovići prepoznati opasnost na koju smo ukazali i spriječiti propast trgovačke djelatnosti na području Grada Zavidovići i na vrijeme reagovati na način naveden u ovoj Inicijativi.


U nadi da će Gradsko vijeće Zavidovići ovu Inicijativu prihvatiti kao opravdanu unaprijed se zahvaljujemo.


Za realizaciju ove inicijative nije potrebno angažovati finansijska sredstva.

Zavidovići, 06.01.2025. godine

PODNOŠIOCI INICIJATIVE
Spisak u prilogu

REDNI BROJ	NAZIV TRGOVAČKE RADNJE/PRIVREDNOG DRUŠTVA	POTPIS I PEČAT
1	"BENISA" DOO	
2	TR MINIMARKET "ZLATKA 1"	
3	TR MINIMARKET "VILDO"	
4	TR "PROMEX"	
5	TR "MIMA"	
6	TR - MINIMARKET "MIMA III"	
7	TR "BEST"	
8	TR "SAHARA"	

18	STR ADELA	
19	TR "HARI"	
20	DISKO NMM MERSI DOO	
21	HASJA DOO ZAVIDOVIĆI	
22	TR MINIMARKET "USĆE"	
23	TADŽIK D.O.O.	
24	TR MINIMARKET "MIMA II"	
25	TR "BARBI 1."	
26	TR KOD BRKE	

27	Mujid Vahid TR "TIHI BROD"	
28	Joldić Sanela TR JOLDE	TR «JOLDE» VL. JOLDIĆ SANELA ZAVIDOVIĆI
29	TR "EMKO"	TRGOVAČKA RADNJA »EMKO« VL. NERDŽEZOVIĆ MURAT ZAVIDOVIĆI
30	TC MEPPROMEX	
31	TC PLANET	
32	S.D. EDO VOĆE	D. Edin »EDO VOĆE« VL. DERLIĆ ADISA ZAVIDOVIĆI
33	Supermarket Planet	
34	Malu planet	
35		

Pregled Dokumentata| Broj 102/24

Početna (/) / Dokumenti (/Docs/) / Službene novine Federacije BiH (/Docs/Drzavni) / Dokumenti pregled

Službene novine Federacije BiH, broj 102/24

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 155. hitnoj sjednici, održanoj 24.12.2024. godine, donosi

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA PRIMJENU ODREDBI ČLANA 18. STAV (10) I (11) ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI

I - Opće odredbe

**Član 1.
(Predmet)**

Ovom uredbom uređuju se postupak, kriteriji i uslovi koje moraju ispunjavati jedinice lokalne samouprave za primjenu odredbi člana 18. stav (10) i (11) Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/24, u daljem tekstu: Zakon), a koji se odnose na pitanje radnog vremena prodajnih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i druga pitanja od značaja za provođenje ove uredbe.

II - Podnošenje prijedloga

**Član 2.
(Ovlaštenje za podnošenje prijedloga za primjenu odredbi člana 18. stav (10) i (11) Zakona)**

(1) Ovlaštenje za podnošenje prijedloga za primjenu odredbi člana 18. stav (10) i (11) Zakona imaju gradsko/općinsko vijeće jedinice lokalne samouprave.

(2) Obrazac prijedloga je sastavni dio ove uredbe.

**Član 3.
(Organ kojem se prijedlog podnosi)**

Prijedlog se podnosi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva trgovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

**Član 4.
(Prethodno ispitivanje prijedloga)**

Ukoliko Ministarstvo, prilikom prethodnog ispitivanja formalne urednosti prijedloga, utvrdi da prijedlog nije dostavljen od strane ovlaštenog organa, ili ne ispunjava druge propisane uslove, prijedlog će vratiti predlagачu uz uputstvo za otklanjanje nedostataka.

Ukoliko predlagач u roku od 30 dana ne otkloni nedostatke ili ne dostavi novi prijedlog, Ministarstvo će odbaciti prijedlog kao nepotpun.

III - Kriteriji

Član 5. (Kriteriji)

(1) Prijedlog kojim se traži primjena odredbi člana 18. stav (10) i (11) Zakona mora sadržavati objektivne razloge i detaljno obrazloženje, a naročito podatke o:

- a) uticaju na pad prometa u djelatnosti trgovine na nivou lokalne zajednice, u odnosu na isti period 2023. godine,
- b) uticaju na pad broja zaposlenika u djelatnosti trgovine na nivou lokalne zajednice, u odnosu na isti period 2023. godine,
- c) opravdanosti za prijedloge sezonskog karaktera i period izuzeća u slučaju zahtjeva za sezonsko izuzeće.

(2) Obrasci za potrebne podatke iz propisanih kriterija a) i b) su sastavni dio ove uredbe.

IV - Odluka po prijedlogu

Član 6. (Organ koji donosi odluku)

Na prijedlog Ministarstva, a nakon prethodno provedenog postupka ispitivanja opravdanosti podnesenog prijedloga iz člana 2. ove uredbe, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi odluku za primjenu odredbi člana 18. stav (10) i (11) Zakona.

Član 7. (Pravo na ponovno podnošenje prijedloga)

Ukoliko Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odbije prijedlog za primjenu odredbi člana 18. stav (10) i (11) Zakona, predlagач ima pravo podnijeti novi prijedlog tek po isteku roka od šest mjeseci od dana stupanja na snagu odluke kojom se odbija prijedlog.

V - Prelazne i završne odredbe

Član 8. (Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 2033/2024
24. decembra 2024. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

Obrazac broj 3.

b) UTICAJ NA PAD BROJA ZAPOSLENIKA U DJELATNOSTI TRGOVINE NA NIVOU LOKALNE ZAJEDNICE

Opis	Iznos
a) Broj zaposlenih u djelatnosti trgovine* za period od _____ do _____ 2023. godine	
b) Broj zaposlenih u djelatnosti trgovine* za isti period tekuće godine	
Razlika u broju zaposlenih (a-b)	

* Podaci o broju zaposlenih u djelatnosti trgovine uzimaju se na osnovu dobivenih podataka iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

M.P.

Potpis ovlaštenog lica

Obrazac broj 2.

a) UTICAJ NA PAD PROMETA U DJELATNOSTI TRGOVINE NA NIVOU LOKALNE ZAJEDNICE

Opis	Iznos (KM)
a) Iskazani fiskalni promet djelatnosti trgovine* za period od _____ do _____ 2023. godine	
b) Iskazani fiskalni promet djelatnosti trgovine* za isti period tekuće godine	
Razlika u prometu (a-b)	

* Podaci za iskazani fiskalni promet djelatnosti trgovine uzimaju se na osnovu dobivenih podataka iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

M.P.

Potpis ovlaštenog lica

Obrazac broj 1.

PRIJEDLOG

Period za koji se traži izuzeće
Razlozi za izuzeće
Specifične okolnosti koje opravdavaju potrebu za izuzećem
Analiza utjecaja na djelatnike u trgovini (uključujući radne uvjete i naknade)
Ekonomski utjecaj i procjena kako će izuzeće utjecati na lokalnu ekonomiju i jedinicu lokalne samouprave

M.P.

Potpis ovlaštenog lica